

Dragi drugovi,

nisam ranije stigao da odgovorim na Vaše pismo i
upitnik koji ste mi poslali. Znate da se nalazim u bolnici u
Kasindolu na liječenju, gdje ću ostati još vjerovatno mjesec dva
dana, pa ću ovom prilikom samo da nebacam u kratkim crtama ono
čega se ja sada sjećam. Nesto joču da se pridržavam postavljenih
pitanja, neću biti u stanju da se striktno pridržavam postavlje-
nih pitanja, nego svojim izlaganjem vjerovatno zadri i u druga
pitanja koja u vezi su narednim ili pak koja nemaju veze sa postav-
ljenim pitanjima, ali će možda ipak barem nekoliko koristiti
osvjetljavanju borbe banjalučkog proleterijata prije rata i
djelomično u toku NOB-a. Čim izadjem iz bolnice stavit ću Vam
se na raspolaganje i pripraven sam da u razgovoru pružim i druge
podatke koji bi mogli biti od interesa za sredjivanje ovog materij-
la.

Ad 1/ Prije nego što objasnim moje učešće u KPJ-u prije
oslobodenja neka mi je dozvoljeno da objasnim kako sam uopšte
primljen u KPJ-u, a naročito moj rad u SKOJ-u, jer će se kroz to
moći dobiti neki barem skromni podaci o borbi radničke klase u
Banja Luci. Danas se još sjećam da sam još početkom 1928 godine
primljen u SKOJ i da me u SKOJ primio drug Gvoždžar Abdusalam,
koji je kasnije sa svojim bratom Mustafom / koji je umro / stanovalo
kod mene. U toj organizaciji SKOJ-a bili smo ja, Gvoždžar Abdusalam
i Edo Kunštek koji je dočnije izdvojio pokret, pobegao u Italiju te
se pridružio ustasima.

Te prve organizacije SKOJ bile su strogo ilegalne i
njihov rad se svodio na održavanju sastanaka na kojima smo se
upoznavali sa razvijkom radničkog pokreta i napredne ideje uopšte.
Sastanke smo u početku održavali tako reći pod vedrim nebom i
jedan od drugova jedinice bio je uvjek zadužen da pripremi
referat o pojedinom pitanju iz istorije ili borbe radničkog
pokreta dialektičkog materializma itd. Tek dočnije, posto sam
kao mladi krojački radnik bio često nezaposlen to sam počeo da
radim nelegalno kod kuće te su se od tada ovi sastanci naše
jedinice / a dočnije ću u izlaganju objasniti i partiskske jedinice /
održavali vrlo često kod mene kod kuće. U to vrijeme imali smo
više mogućnosti da bolje radimo i da nesmetano održavamo naše
sastanke, jer je uvjek postojala mogućnost izgovora da su dolazili
meni kući da im nešto šijem.

Sjećam se da je negdje polovinom te 1928 godine održan
plenum SKOJ-a na banjalučkom polju, negdje iza sedanjeg Zavoda za
socijalno osiguranje. Na ovom plenumu učestvovali su koliko se
još danas sjećam drugovi: Djordjević Veljko, Maslo Idriz, Gvoždžar
Abdusalam, Džin Fahrudin, Kunštek Edo, Sola Edo, Vinterhalter Vilko,
Supak Berko, Cikota neznam mu imena, ja, Blekić Abdusalam-Sendor,
neki Kiveć radnik i drugi ne sjećam se imena, ali nas je bilo
10-15. Sjećam se da je tom plenumu prisustvovao kao delegat
MKKPJ-u drug Sandić Milovan zvan "Hajduk". Na tom plenumu izabran
je MK SKOJ-a u koji ne mogu da se sjetim ko je sve ušao, ali
znam da je za sekretara izabran Maslo Idriz.

Pošto sam ja u to vrijeme bio organizovan u URS-ovim
sindikatima, to sam bio član podružnice krojačkih radnika tih
sindikata, da sam imao zadatak da radim pored SKOJ-a i u sindika-
tim.

U to vrijeme, sjećam se, podružnica kožaruca, koja je
tehodje bila u URS-ovim sindikatima kao najsvjesniji dio
banjalučkog proleterijata, u kojoj su djelovali Kazaz Muhamed,
Milovan Sandić i drugi htjeli su i tražili da osnuju nezavisni

sindikat koji je bio potec količko ja znam - pod direktnim rukovodstvom KPJ-u, odnogašnog koji nije bio podvrgnut uticaju regimističkih sindikata. Kozarci su u tome djelomično uspjeli i te su, sjećam se, bili izdali i posebne znake nezavisnih sindikata. Dano je su poslije 6-januarske diktature i izlaska takozvanog Zakona o zaštiti države svi oni koji su imali te znake bili pohapšeni.

Ad 2/ Sjećam se 1929 godine u ljetu kada je održana šira partijска konferencija u kući Avde Čardžića, oko koje sam ja u vrijeme održavanja te konferencije čuvao stražu sa drugovima Vilterhalter Vilkom i Cikotom. Na toj konferenciji izabran je za delegata IV Kongresa KPJ-u koji se održao u Drezđenu drug Čardžić Avdo, koji je otisao na taj kongres i po povratku bio je uhapšen i sudjen na 10 godina robije. Po povratku sa konferencije pričeo mi je drug Gvoždžar Abdusalam da je na toj konferenciji Edo Hunštek kritikovao Veljku Đorđevića, a da se kritika temeljila na lažnim podacima, zbog čega da je Veljko bio uvredjen i negodovan zbog takve zlonamjerne kritike, a što se dano je i pokazalo, da je Hunštek bio izdajnik kako sam naprijed istakao i da je htjeo da stvari među komunistima kako bi stvorio nepovjerenje među drugovima.

U ovo vrijeme neposredno pred 6-januarsku diktaturu i poslije nje sjećam se da su drugovi Vilko Vilterhalter, Edo Šola, Šuper i Cikota na neki način ukrali iz organizacije "Skaut" jedan šapirograf i donijeli ga meni u kuću. Mi smo u to vrijeme na tom šapirografu u mojoj kući umnožavali letke, koje smo onda i rasparcavali. Ove smo letke umnožavali poslije objavljuvanja 6-januarske diktature. Negdje kratko vrijeme poslije objavljuvanja 6-januarske diktature došla je policija odnosno žandari da vrše premetaćinu u mojoj kući u kojoj je kako sam naprijed istakao stonovao Gvoždžar Abdusalam, koji je bio komromitovan pa smo uspjeli da sakrijemo u zidu u podrumu sav materijal pa i sam šapirograf tako da ječ čak i moja majka sakrila neke djelove šapirografa i neke knjige u svoju odjeću koju je nosila /dimije/ tako da policiji nije ništa palo u ruke, a mi smo i poslije toga vršili umnožavanje letaka na taj šapirograf. Ovakvih premetaćina bilo je dano je više, ali ne tako često tako da smo od tada koristili dimije moje majke da u njih krije neki materijal koji na brzinu nismo uspjeli sakriti a nju nisu smjeli premetati.

Zbog ovakvog rada bio sam kratko vrijeme poslije toga primljen u članstvo KPJ-u a primio me je drug Veljko Đordjević. U partijskim jedinicama bio sam sa drugovima: Blažkić Abdusalamom "Šendorom", Gvoždžar Abdusalamom, i Djordjević Veljkom, a po povratku iz vojske bio sa drugovima: Šarafin Franjom, Šendorom dano je sa Karabegović Edhemom "Ledom", Kazazom, Pavom Radenom, Kasimom Hadžićem i drugim.

Ad 3/ Napred sam naveo da sam bio zadužen za rad i kao član partije, u SKOJ-u i sindikatima, a bio sam i aktivan član "Pelagića" i društva "Prijatelj prirode" kroz čiju organizaciju izleta smo održavali sira sastanke i masovniji rad.

Ad 4/ Odgovorio sam pod tačkom 2/ pored navedenih sjećam se još Steva Nosića tipografskog radnika, Lipovac Ilije tipografa, Skoga radnika Filipović Safete, Stole Kovacevića, Kasima Hadžića, Ilića Bore studenta, Lemajić Franje pilanskog radnika, Mogut Luke strojvodja pilage, Žrelec Emila, Maglajlić Šefteta radnika, Mažar Ivica i Sose, Skakića, Kokanović Slobodana i Tukerić Ivice.

Ad 5 i 6/ Napred sam istakao neke poteskoće sa kojima su se borile napredne snage Banja Luke a narocito poslije 6-januarske diktature donesenja tako zvanog Zakona o zaštiti

države oktroyiranog Ustava 1931 godine. Vi sada učujete buržoazija je u to vrijeme pored policije bila usmjerila u borbi protiv radničke klase i nepristupačnih strana uopšte i gradjanske partije, koje nisu propustile ni jednom da napadaju komuniste i sve što je bilo vezano za borbu radničke klase u Banja Luci. Sjećam se konkretno jednog zбора Mjesne organizacije Jugoslavenske Muslimanske Organizacije u baštiji gospodari "Sipsa" pred renjom opština, na kojem je govorio neko glavni govornik neki Tabaković, radiće se o zboru pred opštinske izbore čini mi se 1934 ili 1935 godine. Za te izbore bio je istaknut naš kandidat Pavao Radan. Taj Tabaković se naročito okomio na našeg kandidata Pavao Radana, a kako je tom zboru prisustvovao veći broj naših ljudi i simpatizera u cilju da ometamo zbor to smo mi u tome djelimično uspjeli ismijavajući govor glavnog govornika Tabakovića. Sjećam se da smo tada pjevali pješmu: "Rano, rano poslanik je Radan Pavo".

U ovom periodu a docije buržoaziji činio je veliku uslugu povjerenik radnika komore Balaban Dušan i kompanija. Oni su čak jednog dana najurili nas iz radničkog doma, tako da smo čak bili pozvani u upravu policije da potpišemo izjavu da nam se zabranjuje dolazak u radnički dom. No mi smo i poslije toga i pored te zabrane i dalje isli u radnički dom. Odmah neposredno poslije zabrane našeg dolaska u radnički dom održan je jedan sastanak uprave "Pelagića", čiji sam bio član uprave u Gradskom parku. Prezsjednik "Pelagića" u tom vremenu bio je Hiter Rudi koji je inače bio socijal demokrata. Tada je Hiter rekao "zašto se jednom ne prodjemo naših iluzornih stvari kada se znako ste i ste ste". Sjećam se da mu je drug Hazzaz na to odgovorio, da je žalosno da prezsjednik drustva "Pelagić" koji i sam u svoje vrijeme bio radnik da može tako da kaže da ima tako držanje jer mi našu opravdenu borbu ne krije ni od koga.

Ad 7/ O djelovanju katoličkog clera itd. neznam ništa konkretno nego uopšteno pa to nebi bilo od neke koristi. Upućujem na ovo kao i uopšte na rad omladine od 1936 godine pa nada je, na mog brata Hasanbasić Muhameda "Misu", koji stajuje u Sarajevu Duvanjska b.b., a koji je u to vrijeme bio aktivan u omladinskom pokretu i koji bi mogao o tome mnogo više reći nego ja.

Ad. 8/ Na ovo pitanje nemogu konkretno odgovoriti, jer se više ne sjećam detalja, a ostavljam mogućnost da na to pitanje odgovorim po povratku iz bolnice.

Ad 9/ Ostalo mi je u blijedom sjećanju samo to da je na naše drugove simpatizere vršen veliki pritisak od strane poslodavaca i ustanova /opštine, ložionice, pilane, rudnika, fabrike duhana i dr./ da ne glasaju za Hazzaza, i prijetilo se otpuštanjem sa posla ako budu glasali za njega. Pritisak je zaista bio tako velik, da su mnogi drugovi koji su radili kod tih ustanova i preduzeća ili opštinali ili su glasali za protivničke kandidate. Sem toga u to vrijeme djelovao je JUGORAS i HRS koji su nastojali da razbiju jedinstvo radničke klase Banja Luke a naročito među radnicima koji su dolazili sa sela. Kako se vršip pritisak čak i na samim biralištima neka posluži ovaj primjer koji sigurno nije jedini. Kada sam pošao na glasanje na glasačko mjesto u osnovnoj školi zvanoj "Ruždija" poveo sam sa sobom i druga Jusufović Müniba, kroječkog radnika iz Banja Luke. Kada smo dosli na biralište i postao je bilo javno glasanje na pitanje glesačko presednika glesačkog mješta čijeg se imena ne sjećam za koga ću da glesam, rekao sam da ću glesati za listu udružene opozicije, a za kandidata Hazzaza. Tada mi je taj prezsjednik opomenuo da pazim šta radim, da dobro razmislim prije nego što glesam. Ja sam ostao uporen i rekao sam mu da ja ostajem kod svoga što sam rekao. Takav isti pritisak vršio je i na druga Jusufovića ali je i on ostao kod svoga kroja i ja.

Kada je pritisak vršio na birače na samim biralištima
onda se tek može predpostaviti šta se radi pre prije izbora.


Ad 10/ Sto se tiče frakcijskih borbi unutar partije
nebi mogao ništa konkretno reći, jer stvarno o tome nisam bio
upožnat. Ovo radi stroge partijске konspiracije pa se kao disciplinovan član partije nisam ni raspitivao o tome niti mi je
oko šta o tome govorio. Moje djelovanje je bilo u "Peggiou" i sindikatima.

To je sve čega sam se mogao prisjetiti sada a opet ističem da čuć pri povratku iz bolnice u razgovoru sa drugovima
osvježiti danas zaboravljeni a možda i interesantni događaj
pa sam pripreman to saopštiti u koliko bude od interesa.

Sa drugarskim pozdravom

Hasanbašić Ferid

Hasanbašić Ferid



S J E C A N J A

iz predratnog revolucionarnog rada druga HASANBAŠIĆ FERIDA
iz Banje Luke

Kao mladi krojački radnik, godine 1926. dobio sam poziv, kao i ostali krojački radnici da u Radničkom domu prisustvujem sindikalnoj organizaciji URS-a tekstilno-odjevnih radnika. Odazvao sam se pozivu. Sjećam se da je bio predsjednik podružnice Marković Josip, a sekretar Branko Joldžić. Radnički dom se nalazio na pijaci, u staroj zgradi u podrumu.

Cesto sam navraćo u Dom, jer sam se u njemu osjećao prijatno. U to vrijeme Avdo Čardžić je vježbac oktet samo ne znam za koju priliku. Kada smo pre selili u novu zgradu Domu, prisustvovao sam i većim sindikalnim sastancima.

Sjećam se jednog od takvih gdje je bio prisutan Avdo Čardžić, Munib Drobic, Mustafa Bahtijarević, Jelka Winterhalter, Dušan Balaban i drugi. Na tome sastanku je raspravljano da li treba radnici da idu na izbore zajedno sa seljacima. Drug Avdo Čardžić zastupao je to mišljenje i većina mu je odobravala, dok je Dušan Balaban zastupao suprotno mišljenje da ne treba ići zajedno na izbore.

U to vrijeme Abduselam Gvoždar i njegov brata Musfata nisu imali stan, pa sam ih ja primio kod sebe. Abduselam Gvoždar mi je davao neke knjige i brošure da čitam. Jednog dana me je pitao da li bi bio voljan da doden na jedan tajni sastanak radničke omladine, ali da o tome nikome ništa ne govorim. Otišao sam na taj sastanak u aleju kod Okružnog suda. Na tom sastanku Gvoždar je održao neki naučni referat. Dogovoren je da se i druge zaduže za slične referate, tako da je idućeg sastanka referat imao Edo

Kunštek. U to vrijeme sam se upoznao i sa drugim SKOJ-evcima i to: Džinom Fahrudinom, Vilkom Vinterhalterom, Berkem Supekom, Idrizom Maslem, Cikotom, Veljkom Đorđevićem, Eleklić Abduselamom-Šandorom, itd.

U to vrijeme rad SKOJ-a odvijao se u formi čestih sastanaka na kojima je izučavana marksistička literatura. Iako sam ja bio nezaposlen bio sam određen za kolportera (rasturače štampe), koju sam dobijao od Šandora. Sastanke smo najčešće održavali kod njegove kuće. Jednog dana Sola i Vilko Vinterhalter donijeli su mojoj kući Šapirograf da ga ostavim, jer su ga digli (ekspropriisali) iz prostorija društva Skauta. Na tom Šapirografu smo umnožavali letke koje smo noću rasturali.

U ljetu 1928. godine Veljko Đorđević je došao mi odveo me do kuće Avde Čardžića da bi te noći bio na straži zajedno sa Vilkom i Solom, jer se te cijele večeri u kući Avde Čardžića održavao vrlo važan sastanak.

Počeli smo stražariti u osam naveče, ali kako sastanak do dvanaest sati nije bio gotov, a Vilko i Sola su morali ići kući zbog roditelja, zamolili me da ostanem, što sam i učinio. Između jedan i dva sata noći primijetio sam jednog čovjeka koji se penjao na kesten pred Avdinom kućom. Odmah sam obavijestio Avdu. On je izišao sammom, a onaj čovjek se tada vratio natrag. To je izgleda bio njegov komšija Abazagićega, policijski službenik.

Znam da su na ovom sastanku bili: Avdo Čardžić, Veljko Đorđević, Abduselam Gvoždar i drugi kojih se ne sjećam. Poznato mi je da je ovom prilikom vršen izbor delegata za IV kongres Partije. Izabran je Avdo Čardžić i otišao je na taj kongres.

U Partiju sam primljen 1929. godine. 1930. godine otisao sam u Vojsku. Literaturu koju sam posjedovao predao sam Veljki Bordeviću. Po povratku iz vojske javio sam se Veljki Borčeviću, pa sam bio u istoj partijskoj jedinici s njim i Sarafinom.

1934. godine u Radničkom domu povедena je akcija za podnošenje radničkih zahtjeva poslodavcima. U to vrijeme obućari i kožarci bili su najaktivniji. Oni su podnijeli zahtjeve poslodavcima za potpisivanje kolektivnog ugovora. Poslodavci su se oduprli, radi čega je formirana Štrajkaška kuhinja u Radničkom domu za koju su prikupljeni dobrovoljni prilozi od građana - simpatizera pokreta. Štrajk je trajao oko 2 mjeseca, a najveći mu je protivnik bio Adem Turčinhodžić i Stevo Čelik. Štrajk nije uspio. Znam da je poslije ovog neuspjeha Muhamed Kazaz morao otići čak u Sloveniju na rad, jer ovdje nije mogao dobiti posla.

Poslije ovoga Štrajka slijedili su Štrajkovi krojačkih, pekarskih i brijačkih radnika, koji su imali otprilike 80% uspjeha. Poslije ove poplave Štrajkova, Dušan Balaban zabranjuje dotadašnju aktivnost u Radničkom domu i optužuje funkcionere podružnice kod policije. Po zabrani rada u Radničkom domu obratili smo se Opštem radničkom savezu (ORS) u Zagrebu za prijem u njihov savoz. 1935. godine došao je iz Zagreba drug Hermim, a mi smo dobili prostorije u kući Perkića. Tada je Emil Zralec bio tehnički sekretar Izvršnog odbora Saveza sindikata. U tim prostorijama nismo dugo ostali, jer se Balaban prevario u svom računu, morao je da popusti i mi smo ponovo vraćeni u Radnički dom. Napominjem da je baš u to vrijeme gradeno igralište "Borce" u kome smo masovno učestvovali.

Kasnije sam bio u partijskoj ćeliji sa Šandrom, Ledom Karabegović, Pavom Radanom, Stojanom Kovačevićem i Kasimom Hadžićem. Većini sastanaka održevali smo kod moje kuće. Interesantno je napomenuti, da je Kasim Hadžić u mom dvorištu napavio čamac, koji smo također koristili za održavanje sastanaka na Vrbanju. Napomenuću još nekoliko detalja kojih se sjećam.

Učestvovao sam u demonstracijama prilikom hapšenja Padila Dedića. Prisustvovao sam izletima "Prijatelja prirode" na kojima su držana razna predavanja. Tako je ovo društvo organizovalo jedan izlet u Trapiste zajedno sa KAB-ovcima, ali su ovaj izlet rasutili agenti policije. U znak protesta u ime "Pelagića" išla je delegacija bana Kujundžiću i to: Lado Karabegović, Pavo Radan, Kasim Hadžić, Slobodan Kokanović i ja, kao član uprave "Pelagića" i načelnik pjevačke sekциje.

Iz rada "Pelagića" mogu da kažem da sam učestvovao skoro u svim priredbama i turnejama. Sjećam se da smo vježbali "Internacionalu" za godišnju priredbu, ali nam je policija zbranila uvrstiti je u program. Ipak smo je otpjevali u Prijedoru i uspjeli da kod publike izazovemo oduševljenje. Iz Prijedora smo pošli pravcem Bosanska Krupa - Bihać - Plitvice. Cijelo vrijeme svi smo nosili na reverima crvene trake. U Bihać nam je policija spriječavala ulazak voza, ali ipak smo na kraju došli, gdje nas je dočekao špaljir Žandara da bi spriječio svečani doček koji je bio već pripremljen od radnika i studenata. Po povratku sa turneje bili smo optuženi da smo vršili komunističku propagandu. Zato smo išli na odgovornost kod bana.

1938. godine iz Banje Luke spremljena je jedna grupa

mladina za Španiju. Ja sam bio zadužen da im sašijem pantalone. Koliko se sjećam bili su to: Holub Nikola, Bukić Nedžib, Fazlić Muharem, Tukerić Ivica, jedan mali Ante, Duško Koščica i drugi kojih se ne sjećam. Ovi drugovi se nisu uspjeli prebaciti preko granice o čemu može pobliže ispričati Holub Nikola, penzioner, sa stanom u ulici Pave Radana broj 4.

Htjeo bih na kraju da napomenem još jedan detalj. Jednoga dana kada smo bili izbačeni iz Radničkog doma, Resim Hadžić, Muhammed Kazaz i ja pročitali smo u novinama da se u Zagrebu održava plenum URS-ovih siddikata, te smo se dogovorili da Kazaz pode u Zagreb i iznese naše stanje. Ja i Šandor smo sakupili novac za put i on je otputovao. Po povratku Kazaz nam je rekao da su mu drugovi iz Zagreba rekli da nam oni tu ne mogu pomoći, jer mi spadamo pod sarajevski potsavez.

Banja Luka, 25.II.1959.godine

HASANBAŠIĆ FERID

Prepis izvršila: HOBOĆ DARINKA
daktilograf
iz Banje Luke

S R A V N I L I:

1. F. Bošnjadić
2. I. Agudin

Tačnost prepisa ovjerava
Upravnik
Sreskog arhiva Banja Luka
Ivan Ibrić Šagić

